

Zakon o nasljeđivanju

Drage čitateljke i čitaoci!

Tekstom, objavljenim u posljednjem broju, zaokružio sam temu radnog prava. Sada bih krenuo u prezentiranje jedne nove oblasti, a to su pitanja vezana za naslijedno pravo. Naslijedno pravo se bavi pitanjem, šta se, nakon smrti jednog čovjeka, događa sa njegovom imovinom, dakle njegovim pravima, ali i njegovim obavezama. U suštini, austrijsko naslijedno pravo ostavlja svakom pojedincu mogućnost, da sam odluči, šta će se dogoditi sa njegovom imovinom, nakon njegove smrti. Ostavilac može da raspolaže imovinom posljednjom izjavom volje (testament, legat) datoј u formi, koja je strogo određena zakonom, ili putem ugovora o naslijedivanju.

Najčešće korištena forma testamenta je testament napisan vlastitom rukom. Zakonom je predviđeno, da je testament važeći, ako je svojeručno napisan i potpisani, od strane ostavioca. Testament, sačinjen na drugi način, treba da sadrži posljednju izjavu volje ostavioca i da bude potpisani njegovom rukom, kao i od strane tri svjedoka, kao i izjavu ostavioca, datu pred svjedocima, da je to njegova posljednja izjava volje. Za sačinjanje usmenog testamenta potrebna su također tri svjedoka, koja, poslije smrti ostavioca, treba da pod zakletvom potvrde njegovu posljednju izjavu volje. Pored ovakve forme privatnog testamenta, testament se može sačiniti i u formi u takozvani javnog testamenta, koji se sačinjava u sudu, ili kod notara, putem usmene izjave volje i predajom dokumenata.

Nisu rijetki slučajevi, da jedna osoba premire, a da prethodno nije sačinila posljednju izjavu volje, tj. kako da se postupa sa njenom imovinom, poslije njene smrti. U slučaju, da nije sačinjen nikakav testament, primjenjuju se odredbe o zakonskom naslijedivanju. Zakon o naslijedeivanju reguliše, dakle, podjelu zaostavštine i pri tom kao orientacija služi hipotetička volja ostavioca.

Tada se polazi od predpostavke, kako bi ostavilac podijelio svoju zaostavštinu: na bračnog druga i bliže srodnike. Zakonodavac je predvidio takozvani *Parantelen-system*, tj. sistem srodstva u uspravnoj liniji, kao i ostala rješenja, ukoliko se ovaj sistem ne može primijeniti u konkretnom slučaju. Pravo ostavioca na raspo-

laganje imovinom putem testamenta, ograničeno je kroz tzv. nužno zakonsko naslijedivanje. Ostavilac je po ovom osnovu obavezan, da supruzi, ili djeci, ostavi nužni naslijedni dio. Svako dijete, ili bračni drug, ima pravo da naslijedi polovinu od onoga, što bi naslijedili kao zakonski naslijednici. U suštini, pravo na nužni naslijedni dio ima onaj naslijednik, (u slučaju da nije sačinjen testament), koji je zakonom predviđen kao naslijednik. Iz toga prozilazi, ukoliko ostavilac ispusti u testamentu bračnog druga, ili djecu, onda se testament koriguje u pravcu, da ta osoba dobija svoj nužni naslijedni dio. Jedna od osnovnih postavki u ovoj oblasti prava je, da niko ne može samovoljno da preuzme naslijede u posjed. Sud mora da u zakonskom postupku, u kojem učestvuje i notar kao sudska komesar, utvrdi naslijedno pravo, te omogući prelazak naslijedstva u posjed naslijednika. Prije preuzimanja naslijeda od strane naslijednika, ovaj je obavezan da u sudu da tzv. naslijedničku izjavu. Naslijednik treba da da neopozivu izjavu u sudu, da li želi da preuzme naslijede. Pri tom postoji razlika između uslovnog i bezuslovnog preuzimanja zaostavštine. Kod uslovne izjave o preuzimanju naslijeda, naslijednik garantuje za dugove ostavioca u ograničenom obimu.

Doduše, on garantuje lično, ali do vrijednosti zaostavštine. Uslovna izjava o preuzimanju naslijeda je, dakle, preuzimanje naslijeda uz ograničeno preuzimanje odgovornosti. Kod davanja bezuslovne naslijedničke izjave, naslijednik preuzima obaveze vezane za naslijedstvo neograničeno i garantuje svom svojom imovinom. Ukoliko se zaostavština nalazi u više zemalja, primjenjuje se internacionalno privatno pravo, kao i međudržavni ugovori, ukoliko takvi postoje. Tako će se, primjera radi, kada je u pitanju državljanin neke od republika bivše Jugoslavije, primjenjivati državni ugovor sa dotičnom državom, po pitanju zaostavštine. U suštini se primjenjuje *Personalstatut*, tj. pravo države, čiji je državljanin bio ostavilac. Ukoliko strani državljanin treba da naslijedi nekretninu koja se nalazi u Austriji, to se u ostavinskom postupku, koji se vodi u Austriji, treba da primjeni zakon one države čiji je on državljanin. Pokretna imovina stranog državljanina

podložna je sudstvu zemlje iz koje osoba dolazi (čiji je državljanin), ali se može izvršiti obezbjeđivanje imovine putem austrijskog suda.

Ukoliko je ostavilac domaći (austrijski) državljanin, to je za naslijedni postupak, po pitanju pokretne i nepokretne imovine u Austriji, nadležan austrijski sud, ali ne i za nekretnine u inostranstvu. Za ove nekretnine, ostavinski postupak će se voditi u zemlji, u kojoj se nekretnine nalaze (ukoliko propisima te zemlje nije drugačije regulisano), ali će se primjenjivati austrijski propisi. Dakle, ukoliko Austrijanac ima nepokretnu imovinu u nekoj drugoj zemlji, ostavinski postupak se vodi u toj drugoj zemlji, ali se primjenjuju austrijski propisi. Ukoliko je ostavilac strani državljanin, koji je boravio u Austriji, a koji ima nepokretnu imovinu u stranoj državi, u tom slučaju je za vođenje ostavinskog postupka nadležan sud dotične strane države, a u postupku se primjenjuju propisi te države. Moram primjetiti, na kraju, da su (prije svega sa drugim državama) sklopljeni mnogobrojni ugovori, kojima su predviđeni izuzeci od gore navedenih pravila, te je uputno da se, za sva pitanja, vezana za naslijedno pravo, posavjetujete sa advokatom. Takođe, pošto je sačinjanje testamenta povezano sa mnogobrojnim pravnim problemima, to bi bilo dobro, da se i za to obratite advokatu, kao i po pitanju poreskih olakšica vezanih za preuzimanje naslijedstva. ■

**Mag. Michael Warzecha
Rechtsanwalt/Advokat**

SAVETOVANJE NA VAŠEM MATERNJEM JEZIKU

- **Pravo boravka**
 - **Radno pravo**
 - **Stambeni/Vlasnički odnosi**
 - **Privredno pravo (osnivanje firmi u Austriji i domovini)**
 - **Porodično pravo (razvodi, usvajanja i sl.)**
 - **KRIVIČNI POSTUPCI**
- Stubenring 4, A-1010 Wien**
Tel. +43/1/513 95 66
Fax. +43/1/512 59 46